

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU ZLOUPOTREBE
DROGA***

Član 1

U Zakonu o sprječavanju zloupotrebe droga („Službeni list CG“, br. 28/11, 35/13 i 84/24- drugi zakon) u članu 1 poslije riječi: „od droga“ dodaju se zarez i riječi: „Sistem ranog upozorenja u slučaju pojave nove psihoaktivne supstance“.

Član 2

Član 2 stav 1 mijenja se i glasi:

„Droga je supstanca koja je obuhvaćena Jedinственom konvencijom Ujedinjenih nacija o opojnim drogama iz 1961. godine, koja je izmijenjena Protokolom iz 1972. godine ili Konvencijom Ujedinjenih nacija o psihotropnim supstancama iz 1971. godine, kao i svaka supstanca prirodnog ili sintetičkog porijekla, uključujući psihotropne supstance uvrštene u Spisak droga, psihotropnih supstanci i bilja iz kojih se može dobiti droga (u daljem tekstu: Spisak droga).“

Član 3

U članu 4 stav 1 riječi: „na nove sintetičke droge.“ zamjenjuju se riječima: „u slučaju pojave nove psihoaktivne supstance.“.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Spisak droga donosi organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo), uz mišljenje organizacione jedinice organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove koja obavlja poslove policije (u daljem tekstu: Uprava policije) i Instituta za lijekove i medicinska sredstva (u daljem tekstu: Institut).“

Član 4

Član 5 mijenja se i glasi:

„Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1) **supstanca koja se može upotrijebiti za izradu droge i nove psihoaktivne supstance** je svaka prirodna ili sintetička supstanca koja se može upotrijebiti u izradi droge i nove psihoaktivne supstance, uvrštena u Spisak droga;

2) **nova psihoaktivna supstanca** je supstanca u čistom obliku ili preparat koji nije obuhvaćen Jedinственom konvencijom Ujedinjenih nacija o opojnim drogama iz 1961. godine, koja je izmijenjena Protokolom iz 1972. godine ili Konvencijom Ujedinjenih nacija o psihoaktivnim supstancama iz 1971. godine, ali može predstavljati rizik po zdravlje ili društvo sličan onom koji predstavljaju supstance obuhvaćene tim konvencijama;

3) **preparat** je bilo koji rastvor ili mješavina, u bilo kom fizičkom stanju, koji sadrži jednu ili više droga, psihotropnih supstanci, bilja ili djelova bilja, preparata ili derivata bilja koji se mogu koristiti za proizvodnju droga;

4) **bilje ili dio bilja iz kojeg se može dobiti droga** je svako bilje ili dio bilja koji se može upotrijebiti za izradu droge, a koje je uvršteno u Spisak droga;

5) **industrijska konoplja (*Cannabis sativa* L.)** je konoplja s ukupnim sadržajem THC-a 0,2 % i manjim, i koja nije uvrštena u Spisak droga;

6) **gajenje bilja** koje se može koristiti za dobijanje droge podrazumijeva nabavku i posjedovanje sjemena, sjetvu, sadnju, uzgoj biljke, uzimanje i posjedovanje dijelova biljke koji služe za dobijanje droge;

7) **izrada** podrazumijeva pripremu, preradu, miješanje, pročišćavanje, proizvodnju i svaku drugu radnju kojom se dobija droga;

8) **sredstvo za izradu droge** je oprema, materijal ili supstanca koja je namijenjena ili upotrijebljena za izradu droge;

9) **posjedovanje** je faktička vlast nad drogom, biljem ili supstancom koja se može upotrijebiti za izradu droge;

10) **upotreba** je jednokratno, višekratno, povremeno ili redovno uzimanje ili izlaganje djelovanju droge u skladu sa terapijskim indikacijama;

11) **zavisnost** je stanje neodoljive psihičke ili fizičke potrebe za upotrebom droge;

12) **zavisnik od droge** je osoba koja se upotrebom droge dovela u stanje zavisnosti;

13) **višestruka upotreba supstanci** znači upotrebu jedne ili više psihoaktivnih supstanci ili vrsta psihoaktivnih supstanci, bilo nezakonitih ili zakonitih, naročito lijekova, alkohola i duvana, istovremeno sa upotrebom droga ili uzastopno u kratkom vremenskom periodu od upotrebe droga;

14) **komorbiditet** označava postojanje ili udruženost dva ili više poremećaja kod istog lica bez obzira na redoslijed njihove pojave i bez obzira da li su se kod istog lica javljali ili smjenjivali u različitim periodima života;

15) **rehabilitacija** je primjena metoda psihofizičke i socijalne pomoći zavisnicima koja se oslanja na osposobljavanje zavisnika za optimalno korišćenje njihovih kapaciteta i sposobnosti, što zahtijeva timski rad stručnjaka različitih profila, a posebno socijalnih radnika;

16) **resocijalizacija** je planski i sistematski proces korigovanja društveno neprilagođenih stavova, uvjerenja, sistema vrijednosti i asocijalnog ponašanja, sa ciljem ponovnog integrisanja zavisnika u društvenu sredinu;

17) **uvoznik** je svako pravno lice koje je odgovorno za poslove uvoza droga i koje podnosi carinsku deklaraciju;

18) **izvoznik** je svako pravno lice odgovorno za poslove izvoza droga i koje podnosi carinsku deklaraciju;

19) **tranzit** je prevoz droga preko teritorije Crne Gore, bez pretovara, istovara ili zamjene pošiljke od ulaska do izlaska sa teritorije Crne Gore;

20) **Sistem ranog upozorenja u slučaju pojave novih psihoaktivnih supstanci** obuhvata otkrivanje novih psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori, komunikaciju i razmjenu informacija sa nadležnim tijelima Evropske unije o proizvodnji, prodaji, upotrebi i rizicima od pojave novih psihoaktivnih supstanci na nacionalnom nivou, a sve u cilju zaštite javnog

zdravlja, praćenja dostupnosti i pojave novih psihoaktivnih supstanci i primjene kontrolisanih mjera;

21) **Sistem Ujedinjenih nacija** znači sistem mehanizama kontrole uspostavljen Konvencijama Ujedinjenih nacija o drogama.

22) **Agencija za droge Evropske unije** je referentna agencija Evropske Unije za droge koja ima ulogu da pruži činjenične, objektivne, pouzdane i uporedive informacije, rano upozorenje i procjenu rizika na nivou Evropske unije u vezi s drogama, upotrebom droga, poremećajima i zavisnostima povezanim s upotrebom droga, prevencijom, liječenjem, zaštitom, smanjenjem rizika i štetnih posljedica, rehabilitacijom, socijalnom reintegracijom, oporavkom, tržištima droga i snabdijevanjem drogom, uključujući nezakonitu proizvodnju i trgovinu, druga relevantna pitanja povezana s drogama i njihovim posljedicama, kao i da preporuči odgovarajuće i konkretne mjere zasnovane na dokazima o tome kako djelotvorno i blagovremeno odgovoriti na izazove u vezi s drogama;

23) **Evropska informaciona mreža za droge i zavisnosti od droga (REITOX)** predstavlja kadrovsku i informacionu mrežu sastavljenu od nacionalnih informacionih jedinica koje su odgovorne za prikupljanje podataka i izvještavanje o drogama i zavisnosti od droga.“

Član 5

U članu 11 stav 1 briše se.

U stavu 4 riječi: „stava 3“ zamjenjuju se riječima: „stava 2“.

St. 2, 3 i 4 postaju st. 1, 2 i 3.

Član 6

U članu 14 stav 1 riječi: „Evropskog centra za praćenje droga i zavisnosti od droga,“ zamjenjuju se riječima: „Agencije za droge Evropske unije,“.

Član 7

Član 15 mijenja se i glasi:

„Organi, institucije i nevladine organizacije, u skladu sa utvrđenim obavezama iz Strategije, čine informacionu mrežu iz člana 14 stav 1 ovog zakona i dužni su da podatke o upotrebi droga, programima tretmana, rehabilitacije, resocijalizacije i smanjenja štete prikupljaju i dostavljaju informacionoj jedinici.

Zdravstvene ustanove dužne su da prijave o licima koja su na tretmanu zbog upotrebe ilegalnih psihoaktivnih supstanci dostavljaju Institutu za javno zdravlje u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje podacima u oblasti zdravstva.

Podaci iz st. 1 i 2 ovog člana dostavljaju se bez ličnih podataka o zavisnicima, u skladu sa zakonom.

Rokove, vrstu, način prikupljanja, obrade i analize podataka i dostavljanja informacija po utvrđenim smjernicama, standardima i obaveznim indikatorima Agencije za droge Evropske unije, propisuje Ministarstvo.“

Član 8

U članu 16 riječi: „Evropskim centrom za praćenje droga i zavisnosti od droga“

zamjenjuju se riječima: „Agencijom za droge Evropske unije“.

Član 9

U članu 18 stav 5 i članu 20 stav 1 riječi: „organ uprave nadležan za poslove policije“ u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „Uprava policije“ u odgovarajućem padežu.

Član 10

U članu 21 stav 1 riječ „Agencija“ zamjenjuje se riječju „Institut“.

Član 11

U članu 22 stav 2 mijenja se i glasi:

„Promet droga je svaki način stavljanja u promet droge, biljke, dijela biljke ili supstance koja se može upotrijebiti za izradu droge (uvoz, izvoz, tranzit, prevoz, skladištenje, isporuka, kupovina, prodaja, posredovanje pri kupovini ili prodaji), kao i svako rukovanje drogama, zamjena, izdavanje na recept ili bilo koji drugi način stavljanja u promet droge.“

Član 12

U članu 23 st. 2 i 3 riječ „Agencija“ u različitom padežu zamjenjuje se riječju „Institut“ u odgovarajućem padežu.

Član 13

U članu 25 stav 1 riječ „policija“ zamjenjuje se riječima: „Uprava policije“.

Član 14

Član 25a mijenja se i glasi:

„Slanje i primanje uzoraka zaplijenjenih droga preko državne granice za otkrivanje, istragu i krivično gonjenje, kao i za forenzičke analize i razmjenu informacija sa nadležnim organima drugih država, vrši organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: nadležni organ), preko organizacione jedinice koja vrši poslove forenzičkog ispitivanja.

Organizaciona jedinica iz stava 1 ovog člana predstavlja Nacionalnu kontakt tačku za slanje i primanje uzoraka droga.

Za slanje i primanje uzoraka iz stava 1 ovog člana nije potrebno prethodno odobrenje Ministarstva.

Nacionalna kontakt tačka iz stava 2 ovog člana dužna je da Ministarstvu, jednom godišnje, dostavi izvještaj o prenesenim uzorcima droga, koji sadrži podatke o vrsti, količini, namjeni i drugim činjenicama od značaja za ove aktivnosti.

Način slanja i primanja uzoraka zaplijenjenih droga i količine koje su dovoljne za svrhe iz stava 1 ovog člana, način rada Nacionalne kontakt tačke iz stava 2 ovog člana, kao i oblik i sadržinu obrasca za prenošenje uzoraka droga preko državne granice propisuje nadležni organ.“

Član 15

U članu 26 stav 2, članu 27 st. 1 i 2 i članu 28 st.1 i 2 riječ „Agencija“ u različitom padežu zamjenjuje se riječju „Institut“ u odgovarajućem padežu.

Član 16

U članu 31 stav 1 riječ „Agenciju“ zamjenjuje se riječju „Institut“, a riječi: „organ uprave nadležan za poslove policije“ zamjenjuju se riječima: „Upravu policije“.

Član 17

U članu 32 stav 1, članu 32a st.1, 2 i 3, članu 35 stav 3, članu 38 stav 1 tačka 3, članu 41 stav 2 i članu 42 stav 1 riječ „Agencija“ u različitom padežu zamjenjuje se riječju „Institut“ u odgovarajućem padežu.

Član 18

Član 44 mijenja se i glasi:

„Policijski službenik u Upravi policije može, u svrhu otkrivanja krivičnih djela i prekršaja, posjedovati drogu za svrhe simuliranog otkupa i kontrolisane isporuke pod uslovima propisanim posebnim zakonom.

Za obavljanje poslova iz okvira svoje nadležnosti, Uprava policije može posjedovati drogu i sredstva iz člana 2 i člana 5 stav 1 tač. 1 do 5 i tačka 8 ovog zakona.“

Član 19

Član 46 mijenja se i glasi:

„Zabranjen je svaki oblik promocije i oglašavanja droge i nove psihoaktivne supstance, izrade, posjedovanja, upotrebe i prometa droga i novih psihoaktivnih supstanci, kao i promocija i oglašavanje označavanjem i prezentovanjem slikom, crtežom ili na bilo koji drugi način.

Pod promocijom u smislu ovog zakona smatra se izlaganje koje je dostupno drugim licima na vidljivim i prodajnim mjestima, isticanje i prikazivanje naziva, znakova i drugih vizuelnih karakteristika droge i nove psihoaktivne supstance.

Zabranjeno je svako oglašavanje koje svojim oblikom, nazivom ili namjenom, posredno ili neposredno podstiče izradu, posjedovanje, upotrebu i promet droga i novih psihoaktivnih supstanci.“

Član 20

U članu 50 stav 4 riječi: „organ uprave nadležan za poslove policije.“ zamjenjuju se riječima: „Uprava policije.“

Član 21

Poslije člana 50 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Član 50a

U cilju zaštite života i zdravlja ljudi, u slučaju pojave nove psihoaktivne supstance Ministarstvo je dužno da, bez odlaganja, donese naredbu o zabrani upotrebe nove psihoaktivne supstance.

Naredba iz stava 1 ovog člana važi za period do uvrštavanja nove psihoaktivne

supstance na Spisak droga, a najduže 12 mjeseci.“

Član 50b

Svi učesnici uključeni u Sistem ranog upozorenja u slučaju pojave novih psihoaktivnih supstanci dužni su da dostave informacionoj jedinici obavještenja i podatke o dostupnosti i pojavi novih psihoaktivnih supstanci, njihovoj proizvodnji, prodaji, upotrebi i povezanim zdravstvenim rizicima.“

Član 22

U članu 51 stav 1 tačka 8 riječi: „organu uprave nadležnom za poslove policije“ zamjenjuju se riječima: „Upravi policije“.

U tač. 10 i 11 riječ „Agenciji“ zamjenjuje se riječju „Institutu“.

U tački 16 riječ „Agenciju“ zamjenjuje se riječju „Institut“, a riječi: „organ državne uprave nadležan za poslove policije“ zamjenjuju se riječima: „Upravu policije“.

U tač. 16a, 16b i 18 riječ „Agencija“ u različitom padežu zamjenjuje se riječju „Institut“ u odgovarajućem padežu.

Tačka 19 mijenja se i glasi:

„19) promovise i oglašava droge i nove psihoaktivne supstance, izradu, posjedovanje, upotrebu i promet droga i novih psihoaktivnih supstanci, ili promovise i oglašava označavanjem i prezentovanjem slikom, crtežom ili na bilo koji drugi način (član 46 stav 1);

Na kraju tačke 19 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:

„20) vrši oglašavanje koje svojim oblikom, nazivom ili namjenom, posredno ili neposredno podstiče izradu, posjedovanje, upotrebu i promet droga i novih psihoaktivnih supstanci (član 46 stav 3).“

Član 23

U članu 52 stav 1 tačka 4 riječi: „organu uprave nadležnom za poslove policije“ zamjenjuju se riječima: „Upravi policije“.

Na kraju tačke 8 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:

„9) vrši oglašavanje koje svojim oblikom, nazivom ili namjenom, posredno ili neposredno podstiče izradu, posjedovanje, upotrebu ili promet droga ili novih psihoaktivnih supstanci (član 46 stav 3).“

Član 24

Poslije člana 53a dodaje se novi član koji glasi:

„Član 53b

Propisi iz člana 15 stav 4 i člana 25a stav 5 ovog zakona donijeće se roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 25

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

¹U ovaj Zakon prenešena je:

- Direktiva 2017/2103(EU) Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. novembra 2017. godine o izmjeni Okvirne odluke Savjeta 2004/757/PPZ radi uključivanja novih psihoaktivnih supstanci u definiciju „droge“ i o stavljanju van snage Odluke Savjeta 2005/387/PPZ,
- Direktiva Savjeta 2001/419/JHA od 28. maja 2001. godine o prenosu uzoraka kontrolisanih supstanci,
- Okvirna odluka Savjeta 2004/757/JHA od 25. oktobra 2004. godine kojom se utvrđuju minimalne odredbe o bitnim elementima krivičnih dela i kaznama u oblasti ilegalne trgovine drogom, i
- Uredba 2023/1322(EU) Evropskog parlamenta i Savjeta od 27. juna 2023. godine o Agenciji za droge Evropske unije (EUDA) i o stavljanju van snage Uredbe br. 1920/2006 (EZ).